

# VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

## Ndingano

Farani muthu muñwe na muñwe nga u linganana na u fana. Ni songo ṭalula.




## Tshirunzi tsha muthu

Thonifhani muthu muñwe na muñwe. Ni vhe na vhuhwaho na u vhavhalela.



## Vhutshilo

Hulisani na u thonifha vhabebi vhanu. Funanani na u fulufhedzea muñani wa hanu. Vhutshilo hothe ndi mpho. Vhu ṭhonifheni.



## Hayani

Thusani kha mishumo ya hayani.



## Pfunzo

Dzhenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo.




## U shuma

Vhana vha songo kombet-shedza u ṭoda mishumo.




## Mbofholowo na tsireledzo

Ni songo vhaisa, u shengedza kana u shusheda vharíwe, nahone ni songo tenda vharíwe vha tshi zwi ita. Tandululani phambano nga mulalo.



## Ndaka

Thonifhani ndaka ya vharíwe vhathe. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.



## Vhurereli, lutendo na mihumbulu

Thonifhani lutendo na miumbulu ya vharíwe vhathe.



## Tsireledzo

Vhahalelani iifhasi. Ni songo tambisa magi na muñagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisanu midy ya hanu na zwitshavha zwa hanu.



## Vhudzulapo

Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhedzea. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhuñanzi uri na vharíwe vha ita ngauralo.



## Mbofholowo ya u amba

Ni songo ṭuñwedza mazwifhi na vengo. Ivhanani na vhuñanzi uri vharíwe vhathe vha songo nyadziva kana u vhaísawa.



ISBN 978-1-4315-0057-4



9 781431 500574



TSHIVENDA HOME LANGUAGE  
GRADE 1 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0057-4

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

7th Edition

Bugu dza mishumo dzi re kha tselano iyi:

- Luambo lwa Nyengedzedzo Gireidi 1–3 (Nga nyambo dzothe dza tshiofisi)
- Luambo lwa Nyengedzedzo Gireidi 4–6 (Nga Luisimane)
- Litheresi ya Luambo lwa Hayani Gireidi 1–6 (Nga nyambo dzothe dza tshiofisi)
- Mbalo Gireidi 1–3 (Nga nyambo dzothe dza tshiofisi)
- Mbalo Gireidi 4–9 (Luisimane na Afrikaans)
- Zwikili zwa Vhutshilo Gireidi 1–3 (Nga nyambo dzothe dza tshiofisi)

ISBN 978-1-4315-0057-4


TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya | Bugu ya 2



**basic education**  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Dzina:

Kilasi:



**TSHIVENDA LUAMBO**  
**LWA HAYANI**

Bugu ya 2  
Themba dga 3 & 4

# Kuvhalele



Vho Angie Motshekga  
Minista wa Muhasho wa  
Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty  
Muthusaminista wa Pfunzo  
ya Muteo

Bugu idzi dzo iñwalelwa vhana vha Afrika Tshipembe, mushumo wa hone wo rangiwa phanđa nga Minista wa Pfunzo ya Muteo. Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo. Vho Enver Surty.

Bugu dza mishumo dza Rainbow ndi tshipida tsha zwe Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wa ita zwa u khwiñisa vhukoni ha vhagudi vha Afrika Tshipembe vha gireidi dza rathi dza u ranga. Sa tshiñwe tsha zwithu zwihiwlwane zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo konadzea nge ya lamedzwa lu sa vhudziswi nga Muhasho wa Gwama ja Lushaka.

Hezwi zwe ita uri Muhasho u kone u bveledza bugu idzi, dzi kha nyambo dzothe dza tshiofisi, dzi tshi waniwa mahala.

Ri na fulufhelo ja uri bugu idzi dzi do thusa vhadededzi (vhagudisi) mushumoni wavho wa u funza wa duvha iñwe na iñwe khathihi na u vha na vhuñanzi uri vha khunyeledze kharikhulamu yothe. Ro ita nga vhuronwane uri ri sumbedze ndila vhadededzi kha nyito nge ra shumisa aikhoni dzi no sumbedza uri mugudi u tea u ita zwifhio.

Ri na fulufhelo ji no bva ji mbiluni uri vhana vha do ñiphiña nga u shumisa bugu idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, khathihi na uri na vhonevho, sa mudededzi, vha do ñiphiña na vhana avha.


Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.

## Ihangelauvhala



Nisa athu vhala

U vhala



## Ihevhelauvhala



Nga murahu ha u vhala



- Elekanyani nga zwine na vho zwi ñivha zwi no kwama thoho ya mafhungo.
- Elekanyani nga muñwali na deithi ye bugu ya andadzwa ngayo.
- Vhalani phara ya u thoma na ya u fhedzisela ya tshipida itsho.
- Lingedzani u humbulela uri iñwalwa ijo li khou amba nga mini.



- Musi ni tshi khou vhala, ni ite ni tshi awela ni vhone uri ni khou pfectesa naa.
- Vhambedzani zwe na vha no humbulela zwone na zwe na vhala.
- Arali ni sa koni u pfectesa zwine mañwe a maipfi a amba shumisani dikishinari (thalusamaipfi).
- Arali ni sa pfectesi phara iyo, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleleni ntha.



- Lingedzani u elelwa mafhungomatsivhudzi magede o lumbamaho zwe na vhala.
- Itani mepe wa mihibulo wa mihibulo mihiwlwane.
- Nwalani zwi re zwañu inwi muñe ni tshi shumisa mihibulo i no bva kha zwe na vhala.



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa  
© Department of Basic Education  
Seventh edition 2017

ISBN 978-1-4315-0057-4

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



Gireidi ya |



L u a m b o

nga TSHIVENDA

TSHIVENDA

Bugu ya

2



Heyi bugu ndi ya:

Z  
W  
ir  
e  
n  
g  
o  
m  
u

## Thero ya 5: Zwine ra diphina ngazwo

<b>66</b> Zwifufu	2
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya pfalandotho. U livhanya garata dza maipfi na mafhuno. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala A. U nwala: U kopolola fhungo.	
<b>66</b> Mmbwa na zwimange	4
U dzenisa pfalandotho dzone u itela uri ipfi li yelane na tshifanyiso. Foniki: U wana na u tangedzela pfalandotho. U shumisa thehekano ya alifabete kha u tanganya zwithoma. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala dzina lanu.	
<b>67</b> Ngavhe ndi vhe ndi na khovhe	6
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya a na u. U livhanya garata dza maipfi na mafhuno. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala B. U nwala: U kopolola fhungo.	
<b>68</b> Zwifuwohaya na zwiinwe zwipuka	8
U ola tshifanyiso tsha tshifuwohaya a rerisana ngatsho na khonani yawe. Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya ng, mb, tsh, nw. Nyito ya u diphina: U gera zwipuka zwa bulasini a zwi nambatedza kha tshifanyiso tsha bulasi.	
<b>69</b> Ri diphina nga masana	10
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya pfalandotho. U livhanya garata dza maipfi na mafhuno. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala C. U nwala: U kopolola fhungo.	

## Thero ya 6: U endela fhetu

<b>81</b> Phathi ya duvha ja mabebo	36
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya vh, mb, nd, nd. U livhanya garata dza maipfi na mafhuno. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala H. U nwala: U kopolola fhungo. U nwala: U nwala madzina, miwaha na mađuvha a mabebo.	
<b>82</b> Duvha ja mabebo lavhudzi	38
U imba luimbo lwa duvha ja mabebo. U dzenisa maledere one mathomoni a ipfi a kona u livhanya ipfi na tshifanyiso tshone. Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya nw, f, fh, nd, nd. Nyito ya u diphina: U tevhedzela madzina a miwedzi kha khajenda. U dzenisa mađuvha a mabebo avho na a khonani dzavho.	
<b>83</b> Sam na Ann vho xela	40
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya kw, nd, bw. U livhanya garata dza maipfi na mafhuno. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala I. U nwala: U nwalulula fhungo. U vhala mađuvha a vhege.	
<b>84</b> Mađuvha a vhege	42
U amba nga duvha jine a li funesa kha vhege. U ola tshifanyiso tsha no sumbedza zwine vha ita kha duvha ili. U nwala: U nwala mađuvha one kha khajenda. Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya kw, khw, nd, bw Nyito ya u diphina: U tevhedzela na u wana (u tevhedzela nga mađo)	
<b>85</b> Ri ya zuu	44
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya ph, th, ngw, vh. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala J. U nwala: U kopolola fhungo.	
<b>86</b> Zwipuka zwa zuu	46

## Themo ya 3 – Vhege dza 1-4

<b>70</b> Ri kha masana	12
U nwala: U dzenisa phalandotho a tshi vhumba maipfi a no yelana na zifanyiso. U nwala: U livhanya legeredanzo na jedere lituku. U diphina: U topola tshifanyiso tshi sa yelani na zwi re kha tshigwada. U nwala dzina la tshigwada tshihi ne na tshinwe.	
<b>71</b> Kha ri tambe	14
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya zw. U livhanya garata dza maipfi na mafhuno. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala D. U nwala: U kopolola fhungo.	
<b>72</b> Ndi pfana na u tambe	16
U livhanya maipfi na tshifanyiso tshone. Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya mb. U livhanya maipfi na tshifanyiso tshone. U diphina: Nyito ya u tevhedzela nga mađo.	
<b>73</b> Ri pfana na u gidima	18
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya vh. U livhanya garata dza maipfi na mafhuno. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala E. U nwala: U kopolola fhungo. U shumisa zwifanyiso kha a anetshela tshihi.	
<b>74</b> U kunda	20
U amba nga tshifanyiso. Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo wa zw. U anetshela tshihi tshi no amba nga zwifanyiso. U shumisa zw na mb kha a no fhedzisa maipfi u itela ura a yelane na tshifanyiso.	
<b>75</b> Vhengeleni	22

## Themo ya 3 – Vhege dza 5-8

<b>76</b> Hu rengiwa mini	24
U dzenisa vh a tshi vhumba maipfi a no yelana na zifanyiso. Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo wa s. U diphina: U nwala mutevhe wa zwithu a tshi tevhedza zwifanyiso.	
<b>77</b> U vhala	26
U vhala mapulo a maipfi na mafhuno mapfufhi. U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya kh. U livhanya garata dza maipfi na mafhuno. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala G. U nwala: U kopolola fhungo.	
<b>78</b> Ndi pfana na bugu	28
Mutevhe wa alifabete. U nwala: u fhindula mbudziso dzi no kwama tshifanyiso. U dzenisa pfalandotho a tshi vhumba maipfi a no yelana na tshifanyiso. U diphina: Nyito ya u tevhedzela nga mađo.	
<b>79</b> Zwivhingwi zwiraru	30
U vusuludza mibvumo ya pfalandotho. U ita bugu ya zwigeriwa. U khajara tshifanyiso tsha zwivhingwi zwiraru. U wana zwithu zwe zwa dzumbiwa tshifanyisoni.	
<b>91</b> Ri ya bolani ya milenzhe	56
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya pfalandotho. U livhanya garata dza maipfi na mafhuno. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala M. U nwala: U kopolola fhungo. U nwala: U nwala mafhuno mavili nga tshifanyiso. U nwala: Vha nwala madzina avho vha fhedzisa mafhuno.	
<b>92</b> Mutambo une nda u funesa	58
U ola tshifanyiso tsha mutambo u no funesa. U nwala: U nwala mafhuno mavili nga tshifanyiso. U nwala: U shumisa maipfi e a newa kha u fhedzisa mafhuno. Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya hw, nzw, sh, kh, th. Nyito ya u diphina: U fhambanya nga mađo. U amba nga phambano dzi re tshifanyisoni. U wana zwithu zwi re zwifanyisoni.	
<b>93</b> Vhengeleni ja thoyi	60
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhuno mapfufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya pfalandotho. U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala N. U nwala: U kopolola fhungo. U nwala: Vha nwala madzina avho, miwaha na u fhedzisa fhungo.	
<b>94</b> Thoyi dzine nda dici funesa	62
U shumisa alifabete kha u tuma zwithoma a tshi vhumba tshifanyiso. U nwala: U fhedzisa mafhuno a tshi shumisa tsumbangila dza zwifanyiso na maipfi e a newa. Divhamaiipi: U wana na u tangedzela Mibvumo ya th, khw, zw, dz. Nyito ya u diphina: U nanguludzela zwithu kha basikit zone.	
<b>95</b> Zwiguluzwana zwiraru	63
U amba nga tshifanyiso. U vhala tshihi tsha Zwiguluzwana zwiraru.	



## Thero ya 7: Hune ra dzula hone

97 Kijiniki	68
U amba nga zwifanyiso. U vhala tshiṭori tshe khathuni. Divhamaiipi: Mibvumo ya lw, mm, vh, pf. U ñwala: U ita ndowendewe ya u ñwala jeđere O. U ñwala: U ñwala lula flungo. U ñwala: U ola tshifanyiso tshi no sumbedza u lwalala a ñwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.	
98 Ni fhole	70
U elelwa thevhkano ya zwiitei nga u nombora zwifanyiso. U ñwala: U itani garaṭa ya uri muthu a fhole ya muñwe muthu. Foniki: U vhala mafhungo a džhenisa maipfi ake a khou ṭahela. U ita ndongazwiga mafhungoni. U livhanya maipfi na zwifanyiso zwone.	
99 Sam o ya ha dokotela wa maño	72
U amba nga zwifanyiso. U vhala tshiṭori tshe khathuni. Divhamaiipi: Mibvumo ya ng, ph, lw. U ñwala: U ita ndowendewe ya u ñwala jeđere P. U ñwala: U ñwala lula flungo. U ñwala: U ola tshifanyiso a ñwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi. U ñwala: U ola tshifanyiso tshi no sumbedza u ñgila dza u vhabhalela maño a ñwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.	
100 U ñivhavhalela	74
U amba nga zwifanyiso. U ñwala: U ñwala flungo nga zwifanyiso zwivhili. U ñwala: U topola vhusnzi. Nyito ya qiphia: U tevhedzela na u wana (u tevhedzela nga maño)	
101 U tsireledzea badani (magondoni)	76
U amba nga zwifanyiso. U vhala mafhungo mapufhi. Divhamaiipi: Mibvumo ya dz, th, nd, fh. U ñwala: Ndowendewe ya u ñwala Q. U ñwala: U kopolola flungo.	

U ñwala: U ola tshifanyiso tshi no sumbedza kupfukele kwa bada a ñwala khephusheni ya tshifanyiso itshi	
102 U tsireledzea badani (magondoni)	78
U khalaro roboto. U fhedzisa mafhungo nga u ñwala maipfi ake a khou ṭahela. U livhanya maipfi na luswayo lwone iwa bada.	
103 Vhuendedzi	80
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhungo mapufhi. Divhamaiipi: U vusuludza mibvumo ya vh na tsh. U ñwala: U ita ndowendewe ya u ñwala R. U ñwala: U kopolola flungo.	
104 Vhuendedzi	82
U gera tshaka dzo fhambananaho dza vhuendedzi a dici nambatedza shangoni, lwanzeni na makoleni.	
105 Mulilo	84
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhungo mapufhi. U ñwala: U ita ndowendewe ya u ñwala s. U ñwala: U kopolola flungo. U ñwala: U ola tshifanyiso tshi no amba nga mulilo a ñwala mafhungo nga tshifanyiso itshi.	
106 Mulilo	86
U amba nga zwifanyiso. U ñwala: U ñwala mafhungo a no amba nga zwifanyiso. Foniki: U wana maipfi a re na mibvumo sa. U tevhedzela na u wana. U thusa mudzimamulilo ura a swike hu re na mulilo (u tevhedzela nga maño).	
107 Tshikoloni	88
U amba nga tshifanyiso. U vhala mafhungo mapufhi. Divhamaiipi: U wana maipfi a re na mibvumo sa. U ñwala: U ita ndowendewe ya u ñwala T. U ñwala mafhungo nga zwe vha ita mulovha.	

## Themo ya 4 – Vhege dza 1–4

U ola tshifanyiso tshi no sumbedza zwine vha takalela u ita tshikoloni a ñwala mafhungo nga tshifanyiso itshi.	
108 Zwine ra ita tshikoloni	90
U ola tshifanyiso tshi no sumbedza khonani yawe ya tshikoloni a ñwala flungo jithihi nga uyu muthu. U ñwala maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo. U livhanya maipfi na zwifanyiso.	
109 Tshikolo tsho no bva	92
U amba nga zwifanyiso. U vhala mafhungo a no amba nga zwifanyiso. Divhamaiipi: Ndovhololo ya mibvumo sa. U ñwala: U ñwala mafhungo nga zwe vha ita mulovha a sumbedza mafhungo.	
110 Nga madekwana	94
U imba: Naledzi, Iwe jaledzi. Mutambo wa maipfi wa u vusuludza mibvumo yo fhambananaho. U ñwala maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo. U ita ndongazwiga mafhungoni.	
111 Tshivhingwi Phuu tsho patelwa	96
U nanguludza mibvumo a i ñwälululela zwibogisini zwone zwa mibvumo. U ita buga nga zwigeriwa zwa tshiṭori tshe tshivhingwi Pooh.	
112 Tshivhingwi Phuu tsho patelwa	98

## Thero ya 8: Liphasi jašu

113 Mutsho	102
U amba nga zwifanyiso. U vhala mapulo a maipfi na mafhungo. Divhamaiipi: Mibvumo ya nw, nz, nw, mv. U ita ndowendewe ya u ñwala V. U ola tshifanyiso tshi no sumbedza mutsho a u ñwala khephusheni nga tshifanyiso itshi.	
114 Ndi mutshode?	104
U ñwala: U ñwala mafhungo a no khama zwifanyiso. U shumisa matjalul kha a fhedzisa mafhungo. Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya nw, nz, nw, mv. U ita ndongazwiga mafhungoni. Phambano dza zwiambaro zwa mutsho wo fhambananaho.	
115 Hu na mvula ya majumbu	106
U amba nga tshifanyiso. U vhala tshiṭori tshipufhi. Divhamaiipi: U vusuludza mibvumo ya lw, sw, th. U ñwala mafhungo nga maipfi haya. U ita ndowendewe ya u ñwala W. U ola tshifanyiso tshi no sumbedza mvula ya mithathabo a ñwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.	
116 Zwiñwe hafhu nga mutsho	108
U ñwala masala o teaho a tshi fhedzisa mafhungo. U vhala tshati ya mutsho a kona u fhindula mbudziso dza dici disendeka nga tshati. U kona u tevhela tshati ya mutsho kha maļuvha majanu.	
117 Vhonani na Ann vha ṭavha miroho	110
U amba nga zwifanyiso zwa khalarawaha. U nanguludza maipfi zwibogisini zwa maipfi. Divhamaiipi: Mibvumo ya nd, ng, kh. U ñwala: U ita ndowendewe ya u ñwala X. U ola tshifanyiso tshi no sumbedza khalarawaha ine a i funesa a ñwala mafhungo nga tshifanyiso itshi.	

118 U lima ngade	112
U amba nga khalenda. U fhindula mbudziso dzo dici disendekaho nga khalenda. U ñwala maipfi ake a khou ṭahela a no kwama khalarawaha. U topola khalarawaha, zwipuka na zwimela zwi re tshifanyisoni.	
119 Vhugalaphukha	114
U amba nga tshifanyiso. U vhala tshiṭori tshipufhi a tshi lebula. Divhamaiipi: U vusuludza mibvumo ya nd, lw, dzh, ts. U ñwala: U ita ndowendewe ya u ñwala Y. U ñwala: Mutevhe wa miroho i re tshifanyisoni. Vha vhekanya mitsheho na miroho vha ñwala flungo nga zwine vha zwi fanesa.	
120 Phukha dza ḫaka	116
U amba nga zwifanyiso. U ñwala maipfi a tshi fhedzisa mafhungo. U ita ndongazwiga mafhungoni. U gera zwifanyiso zwa miroho a zwi dici nambatedza kha tsatidungo.	
121 Khalarawaha	118
U amba nga tshifanyiso. U vhala tshiṭori tshipufhi a tshi lebula. Divhamaiipi: U vusuludza mibvumo ts, hw, pf, nz. U ita ndowendewe ya u ñwala Z. U ñwala: U zwipuka zwi re tshifanyisoni.	
122 Maļuvha, vhege na miňwedzi	120
U lebula zwipija zwo fhambananaho zwa zwipuka zwivhili. U ñwala: U fhedzisa tshati i no amba nga zwipuka. U ñwala maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo. U tevhedza ndaela a tshi fhedzisa nyolo.	

## Themo ya 4 – Vhege dza 5–8

123 Lwanzhe	122
U amba nga tshifanyiso. U vhala tshiṭori tshipufhi a tshi lebula. Divhamaiipi: Mibvumo ya zw, ny, fh, nz. U ola tshifanyiso tshi no sumbedza tshipuka tshe lwanzeni a ñwala flungo jithihi nga tshipuka itshi.	
124 Ngomu lwanzeni	124
U tumeckanya zwithoma nga thevhkano ya alifabethe a tshi fhedzisa tshifanyiso. U ñwala madzina a khovhe a tshi fhedzisa mafhungo. U ita ndongazwiga mafhungoni. U wana na u tangedzela mibvumo ya zw, ny, fh, nz, sh. Nyito ya qiphia: U tevhedzela na u wana.	
125 Babu kuđohwana ku tshi xela.	126

# 65 Zwifuwo



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale


Ana o fuwa  
tshimange.



Ntakadzeni o fuwa  
pheroto (khwamba).



Vhonani o fuwa  
mmbwaa.



Sam o fuwa  
mbevha.



Deithi:

---



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.


**Maipfimadivhiwa**

fuwa  
tshifuwo  
gidima

mmbw <a href="#">a</a>	pheroto	pheroto
mbevh <a href="#">a</a>	goko	pene
na	dodo	meme




Livhanyani garaña dza maipfi dzi no bva murahu ha bugu na maipfi a re fhungoni.




Kha ri ñwalulule maledere aya.

**Kha ri ñwale**



Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Pheroto yo doba goko la vhu ro tho.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Dzhenisani ledere lo teaho u itela uri ipfi li yelane na tshifanyiso.

mb **e** vna

b \_ s \_

g \_ na

g \_ mu

p \_ n

g \_ bisi

g \_ mb \_

h \_ ko

b \_ la

p \_ p \_ w \_




Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

a	D <b>a</b> nda <b>la</b> muri kheli.
e	Meme dzo muma minwe.
i	O sia fagi tsini na danda.
o	Pheroto yo doba goko <b>la</b> vhurotho.
u	Butuni hu na bugu dza vhana.




Deithi:



Kha ri diphine

Tevhelani maledere a alifabethe uri ni fhedzise tshifanyiso itshi. Tshi khalareni. Ni ambe uri tshipuka itsi tshi nga vha tshifuwo tshavhuđi naa.



Itani ndowendowé ya u nwala dzina lanu.

--	--	--

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

5



# Ngavhe ndi vhe ndi na khovhe



Kha ri vhale

Iyi ndi mmbwa.



Itshi ndi tshimange.

Vhanwe vha na zwikukwana.



Ngavhe ndi vhe ndi na khovhe.



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

itshi	ngoma	vhanwe
itsho	ngano	luñwa
notshi	nguvho	luñwe





Deithi:

Maipfimadihvhiwa



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

ndi  
navha  
bwa

Nga

vhe

ndi

vhe

ndi

na

kho

vhe.



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale




b b

B B



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.



Heyi ndi khovhe yanga.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha tshipuka  
tshine na vhona tshi tshi nga  
vha tshifuwohaya tshavhudzi.  
Vhudzani khonani yanu uri  
ndi nga mini tshi tshi nga vha  
tshifuwohaya tshavhudzi.



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha  
tsumbo.




tsh	Ndi <b>tshimbila</b> nae.
ng	Itshi ndi tshimange.
mb	Hupfi mbambe ndi khulu.
tsh	Ndo fuwa mbevha na tshinoni.
nw	Na vhaniwe vha <b>do</b> fuwa zwipuka.
tsh	Ndi tshikolo tsha hashu.



Kha ri diphine

Gerani zwipuka zwi re kha siatari  
ja seli ni zwi nambatedze kha  
tshifanyiso tsho teaho.





Deithi:



Kha ri diphine

Ndi zwipuka zwifhio zwi re zwifuwohaya zwavhuđi?  
Ndi zwipuka zwifhio zwi re zwa ḫaka? Ndi zwipuka zwifhio zwi re zwa bulasini?



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

q



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Ri bwa muṭavha ra **ita mugidimo.**Ndi na **gebisi tswuku.**Ndi **adza thavhula nda navha milenzhe.**



# Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

# Maipfimadivhiwa

pfana  
funa  
fema

<b>adza</b>	<b>mugidimo</b>	<b>tswuku</b>
<b>masana</b>	<b>ita</b>	<b>unda</b>
<b>navha</b>	<b>gebisi</b>	<b>bundu</b>



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garaña dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Kha ri ñwalulule maledere aya.




C 0

C C



Kba ri nwale

Kha ri nwalulule fhunqo ili.



Ridiphina ngamdsana.



Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi uri a fane na zwifanyiso. Shumisani maledere aya nga lithihi nga lithihi.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---

b _ d _	b _ vhi	b _ g _	b _ n _
f _ la	d _ g _	b _ l _	tsh _ f _
b _ t _	s _ thu	p _ n _	j _ g _
l _ fo	m _ m _	g _ l _	b _ s _
z _ p	m _ t _	v _ n _	b _ lo



Deithi:

---



Kha ri ñwale

Talani mutalo u no livhanya lederedanzi na ledere lituku.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A



Kha ri diphine

Hwayani tshifanyiso tshine tshi sa wele kha tshigwada.  
Ni kone u ñwala dzina la tshigwada tshiñwe na tshiñwe.  
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

mitshelo

zwiendedzi

zwimange

mmbwā

maluvha

zwiambaro

	mmbwa

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Zwi difha hani hu na masana!

Ri pfa ro takala ri tshi tamba.

Ndi pfana na u gidima ndi tshi fhufha.





Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiyhiwa

rine  
gidima  
maanda




difha	tamba	pfa
fhufha	imba	pfana
fhasi	mbambe	pfuka



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garat̄a dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



d d

D D



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.



Zwi difha haniri tshi tamba.



**mb** Ri pfa ro takala ri tshi ta **mb**a.

**mb** Ri ita mbambe na Ndinde.

**mb** Ri tamba na mutambo wa u tumba.

**mb** Ri vhumbuluwa kha hatsi.

**mb** Ndi tshi vhuya ndi a **t**amba.

**mb** Ndo vhone mbudzi dza hawe.







Deithi:



Kha ri livhanye

Livhanyani maipfi na zwifanyiso zwo teaho. Ni kone u tangedzela mubvumo mb kha ipfi linwe na linwe.



mbambe

bambela


bambelo

mbungu



Kha ri diphine

Thusani vhana uri  
vha wane phakha.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

17



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



bvani

thamuwa

gidima



Kha ri vhale

Zwi a takadza u gidima.

Ann na Sam vha gidima nga luvhilo.

Ndinde i na luvhilo nga maanda.

Hoo Ndinde! Hoo!



Kha ri diphine

Ambani na khonani yanu nga izwi zwifanyiso. Hu khou bvelela mini?





Deithi:

---



Kha ri vhale maipfi ri thetshelene mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiñhiwa



tshi  
na  
vha

<b>zwima</b>	<b>luzwa</b>	<b>zwifha</b>
<b>zwala</b>	<b>mazwa</b>	<b>zwimba</b>
<b>zwiga</b>	<b>tshizwa</b>	<b>zwithu</b>



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garat̄a dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Kha ri ñwalulule maleñdere aya.

Kha ri ñwale



e e

E E



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.


Rinaluvhilo. Ro sia Ndinde.






Kha ri ambe

Ambani nga itshi tshifanyiso. Ni ambe uri:



Mibvumo

Vhalani mafhundo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.



<b>zw</b>	Mu <u>zw</u> ala u na luvhilo.
<b>zw</b>	Ndo zwi vhona mulovha.
<b>zw</b>	Zwi <u>la</u> ri kha mbambe.
<b>zw</b>	Zwienda zwave khezwi.
<b>zw</b>	Mazwifhi a a dina.
<b>zw</b>	Muzwifhi ha na ngoho.



Deithi:






Kha ri ambe

Ambani na khonani yanu nga zwifanyiso izwi. Hu khou bvelela mini?



Kha ri diphine

Fhedzisani maipfi uri a yelane na zwifanyiso. Shumisani zw na mb.  
Ro dzula ro ni itela la u thoma.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

21



Vho ya vhengeleni.  
Vha do vhuya na mini?  
Vha do renga matshipisi, tshisi na mafhi.





Deithi:

Maipfimadivhiva

khani  
imba  
vhone



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

vho	vhala	suvha
vhuya	vhea	tuvha
vhengeleni	vhudza	luvha



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garata dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Vho                    ya                    vhe

nge                    le                    ni.



Kha ri ñwalulule maledere aya.

Kha ri ñwale



f f

F F



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Vho ya vhengeleni.



Kha ri ite nyito

Dzhenisani **vh** mathomoni a ipfi. Ni livhanye maipfi na zwifanyiso zwo teaho.



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

**vh** ukhopfu

utsi

urukhu

engele

ulungu

urotho



**vh**

Vha **vh**ala hayani.



**vh**

Ndi muvhala mudala.

**vh**

O vhuya na mme awe.

**vh**

Tshi a vhavha.

**vh**

Vho zwi wana vhengeleni.

**vh**

Ri vhavhalele mupo.




Deithi:



Kha ri diphine

Lavhelesani tshifanyiso, ni kone u dubekanya zwithu  
zwoṭhe zwe vha renga vhengeleni.




Mudededzi: Tsaino


Deithi:

25



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.

Heyi ndi bugu  
yavhudzi.

Kha ri vhale



Vha **khou** vhala bugu khulukhulu.  
 Nndinde i a vha thamutshela.  
 Nndinde i a takadza.





Deithi:

---

Maipfimadivhwa



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

khani  
imba  
vhone

khou	khumba	khokha
khulu	khuni	khadi
khuhu	khani	kheke



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garata dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.  
Kha ri nwalulule maledere aya.

Vha            khou            vhala            bugu

khu            lu            khu            lu.



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



g g

G G



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.



Vha khou vhala bugu khulukhulu.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Dzhenisani maleđere a khou tħahela kha bugu idzi.



Kha ri īwale

İwalani maleđere a alifabethe ni tshi sumbedza uri:


Ndi bugu dzifhio ndenya?

Ndi bugu dzifhio tsekene?

Vhalani uri hu na bugu nngana zwibogisini:

tswuku	
dza Ძada	
dza pinki	

dala	
dza lutombo	
dza phephulu	





Deithi:



Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi uri a fane na zwifanyiso.  
Shumisani maleddere aya nga lithihi nga lithihi.

a e i o u



b e g

s g a




s g a

r g

r g

th v h

th v h



Kha ri diphine

Thusani vhana uri vha  
wane baloni line la vha  
na muvhala u no fana na  
wa zwikhipha zwavho.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

29

# Zwivhingwi zwiraru



Divhamaipfi

Halani maipfi aya ni kone u thusa Golidiloko na Nwana wa Tshivhingwi kha u nanguludzela maipfi zwibogisini zwone zwa maipfi.



bobo

bata

bugu

bini

tata

gege

gugu

dugu

tete

dini

bodo

doko

lini

dudu

dodo

meme




a

e


i

o

u



U vhala bugu:  
Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi  
ya zwgeriwa.  
Tuwani nayo hayani ni i vhalele  
mashaka na dzikhonani.





Ndi nnyi we a vha  
o edela mmbeten  
wanga?




4

13

Ni mpfarele ngauri  
ndo la mukapu wanu.



Ni khonani yangya ya  
mbiluni.



## Zwivhingwi zwiraru

Tshivhingwi tshituku tsho  
takala. Tshi na khonani ntswa.

16

1





Goldilocks a vuwa.  
O tshuwa.

Kha ri onyolose milenzhe musi  
mukapu u tshi kha di fholo.




Mukapu u khou fhisa nga  
maanda.

Mukapu uyu ndi  
wavhudzi.



Zwivhingwi zwiraru zwi rinda  
mukapu.

Khoyu.



Ndi nnyi we a vha o  
edela mmbetení wanga?



Ngavhe ndi vhe  
ndi na khonani.



12



5

Tshivhingwi tshituku a tshi  
na khonani.

Houla mmbete u  
a gogonesa.

Hoyu mmbete  
wo linganelá.

Houla  
mmbete u a  
phovhomelesa.



U ya u edela.

8

9

Ndi na ndala. Hu khou  
nukhelela zwiliwa zwa u difha.



Ndi nnyi we a vha a tshi  
khou la mukapu wanga?

Ndi nnyi we a vha a  
tshi khou la mukapu  
wanga? Mukapu wanga  
wo fhela wothe.

Goldilocks u vhona haya  
hazwo.

6



II

Ndi nnyi we a la  
mukapu wanga?



Houla mukapu  
u khou fhisesa.

Houla u a  
rotholesa.

Hoyu wo  
linganelia.



U thetshela mukapu.

10

7



Deithi:



Kha ri diphine

Khalarani tshifanyiso itshi tsha zwivhingwi zwiraru.  
Wanani lebula, lori, watshi, bouthai, buratsho ya mano na bege.



TEACHER: Sign

Date

# Phathi ya duvha la mabebo



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri ambe



Namusi ndi duvha la mabebo la Ann.

Ri do imba ra tamba.

Ana o dzima makhandela.

Ra mu vhandela zwanda.

Zwiliwa zwo dalesa.



Divhamai<sup>f</sup>iMaipfimadi<sup>v</sup>hiwatamba  
ri<sup>n</sup>e  
fhano

Kha ri vhale maipf<sup>i</sup> ri thetshelese mibvumo. Ni kone u  
nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni  
tshi shumisa maipf<sup>i</sup> a no bva tshibogisini tsha maipf<sup>i</sup>.

d <u>uv</u> ha	i <u>m</u> ba	khan <u>d</u> ela	vhan <u>d</u> ela
d <u>iv</u> ha	a <u>m</u> ba	vhan <u>d</u> ela	sen <u>d</u> ela
d <u>ov</u> ha	t <u>om</u> bo	kon <u>d</u> ela	kan <u>d</u> ela

Kha ri nwalulule male<sup>d</sup>ere aya.

Kha ri nwale



h h

H H



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo illi.



Ri tamba ri tshi imba.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itscho.



Kha ri nwale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_  
 Ndi na miwaha ya \_\_\_\_\_  
 Duvha langa la mabebo ndi la \_\_\_\_\_

# Duvha la mabebo lavhudi

Kha ri ite nyito

Kha ri imbe luimbo.

Duvha la mabebo lavhudi.

Duvha la mabebo lavhudi.

Duvha la mabebo lavhudi Ann.

Duvha la mabebo lavhudi.

Kha ri ite nyito

Nangani ni dzenise maledere o teaho mathomoni a ipfi u itela uri  
ipfi li yelane na tshifanyiso tsho teaho.




ko	nw	as
an	tshi	al
la	li	nwe
ufha	fh	ma
mba	gu	isa





Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.



<b>nw</b>	<b>U khou lela ḥnw ana.</b>
<b>f</b>	<b>Ndi funesa mapulamu.</b>
<b>fh</b>	<b>O fhufha a wela fhasi.</b>
<b>nd</b>	<b>Ni lindele Londani.</b>
<b>nd</b>	<b>Londani u na ndala e ndilani.</b>



Kha ri diphine

Wanani madzina a miwedzi kha khalenda ya maduvha a mabebo. Nwalani dzina lanu kha nwedzi wa duvha lanu la mabebo. Nwalani madzina a khonani dzavuho kha miwedzi ya maduvha avho a mabebo.

### Khalenda ya Mađuvha a Mabebo

Phando

Luhuhi

Thafamuhwe

Lambamai

Shundunthule

Fulwi

Fulwana

Thangule

Khubvumedzi

Tshimedzi

Lara

Nyendavhusik

## 83 Sam na Annvho xela

Themo ya 3 – Vhege dza 6–10



Ho vha hu Musumbuluwo.

Ra ya u tamba na **masekwa** kutivhani.

Ra xela.

Sam a wa a **divhaisa tshanda**.

Ro waniwa nga **kubwa** kwashu Nndinde.





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiyhiwa

tamba  
ima  
wana

masekwa

tshanda

kubwa

mukwasha

vhanda

bwa

nkwashe

ndala

thubwa



Kha ri ñwalulule maledere aya.

Kha ri ñwale



i

I



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Ro ya tivhani.



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.



Kha ri ñwale

Namusi ndi la vhungana? Ñwalani X tsini na dzina la duvha. Tangedzelani duvha line na li funesa. Matshelo ndi la vhungana? Itani thiki ✓ tsini na dzina la duvha.

Swondaha		Musumbuluwo		Lavhuvhili	
Lavhuraru		Lavhuña		Lavhutanu	
Mugivhela		Swondaha			

# Mađuvha a vhege



Kha ri ite nyito

Ndi liphio duvha line na li funesa kha vhege?



Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza  
zwine na nga tama u ita nga duvha ili.




Kha ri nwale

Mugivhela

Lavhuraru

Mibvumo



Mađuvha a tevhelaho o wa kha khalenda.  
A vhuedzedzeni vhudzuloni ho teaho.

Lavhuna

Musumbuluwo

Vhalani mafhungo, ni wane  
mibvumo ni i tangedzele sa zwe  
zwa sumbedza kha tsumbo.

Swondaha
Lavhuvhili

khw	Mase <b>(khw)</b> a a bambela tivhani.
nd	Ri dzula phanda sekhasini.
bw	Vho bwa dindi la u posa marambo.
khw	Bambelo la Tshamasekhwa li na madzi avhudi.
kw	Ndinde ndi kubwa kwashu.





Deithi:




Kha ri diphine

Thusani Sam na Ann uri vha vhuyelete hayani vho tsireledzea.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Ri zuu.

Zwinoni zwi a imba, **phapha** dzi tshi **ṭharara**.

Matomboni ho **vhamba ngwena**.

Ndau i a **vhomba** ye grr.



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

<b>phapha</b>	<b>ṭharara</b>	<b>ngwena</b>	<b>vhomba</b>
<b>phopha</b>	<b>ṭhangā</b>	<b>ngwedī</b>	<b>vhamba</b>
<b>phepho</b>	<b>ṭhuvha</b>	<b>ngwana</b>	<b>vhumba</b>

Deithi:

Maipfimadiyhiwa

ri<sup>n</sup>e  
imba  
edela



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.

Ri khou vhona tshidulu.



Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani maipfi a ne a khou t̄ahela. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

tshinoni

ngwena

ndau



i shuvhama duvhani.



tshi tharamudza phapha dzatsho.



i vhomba ye grr.



Kha ri nwale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_.

Tshipuka tshine nda tshi funesa ndi \_\_\_\_\_.

na mavhala a mitalatalo.



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule maledere aya.



j

J




Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.



nd

Heyi **ndi** rokho yawe.

th


Ndo vhona thoho murini.

ngw

Kha tombo ho vhamba ngwena.

vh

Ro vhona na zwi no fhufha.



th

Na tharu dici hone.



Deithi:

Thusani vhana uri vha wane zwipuka.  
Musi ni tshi wana tshipuka, nwalani dzina latsho nga fhasi ha tshifanyiso.

Kha ri diphine



t̄hoho

ndou

ngwena

muvhuda


thuda

mbidi

mvuvhu

tshibode

tshidula





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale



**Ro**the ro ya bulasini.

Rabulasi u **khou** reila **teretere**.

U ita **dzhamu** nga mitshelo.

Mafhi a bva kha **kholomo**.

U a shuma vhukuma.



Deithi:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo. Ni kone u  
nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni  
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiyhiwa

khou  
bulasini  
na

ro <u>the</u>	khou	dzhamu
<u>t</u> hoho	kholomo	dzhena
<u>t</u> honono	kha	dzhia



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale

k k

K K



Kha ri nwalulule fhungo ili.



Kha ri nwale

Who khada kholomo khulu.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itscho.



Kha ri nwale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_.  
Ndi na miwaha ya \_\_\_\_\_.  
Tshikolo tshanga ndi \_\_\_\_\_.  
Ndi kha gireidi ya \_\_\_\_\_.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Itani miungo ine ya itwa nga zwipuka zwa bulasini.  
Khonani yanu u tea u humbulela uri inwi ni tshipukade.



Kha ri nwale

Dzhenisani maipfi ane a khou tshahela.

rokho

hatsi

sekwa

dilogo


teretere

Rabulasi u reila



li bambela tivhani.

Kholomo dzi fula



Musidzana u na




ntswa.

Rabulasi u lidza



Mibvumo

Vhalani mafhundo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedza kha tsumbo.



th

Bulasi yo limiwa yo **th**e.



kh

Mafhi a wanala kha kholomo.



dzh

Ro dzhena tshitaleni ra wana hu na furu.



fh

Tshisi i wanala kha mafhi.






Deithi:



Kha ri ite nyito

Zwipuka izwi zwi ri thusa nga mini? Ri wana mini kha tshiñwe na tshiñwe tsha zwipuka izwi? Livhanyani maipfi na zwifanyiso zwo teaho.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe




mathuthuba

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine  
ra khou vhona.



ndou

dennde ya  
sekhasi

kilaunara

vhana



Kha ri vhale

Ri denndeni khulu.

Ndaulwanzhe i tamba nga bola.

Ndau i ri sumbedza mano ayo.

Ri vhandelela ro takala ri vhanzhi.



ndaulwanzhe



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

tamba  
riñe  
tuwa

dennde	khulu	sumbedza	vhanzhi
nnda	khani	adza	vhunzhi
nndinda	khuni	vhudza	zwinzhi



Kha ri ñwalulule mañdere aya.

Kha ri ñwale



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



# Ro dzhena denndeni.



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itscho.



Kha ri ñwale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_  
Ndi na miñwaha ya \_\_\_\_\_  
Ndi khou tama u ya \_\_\_\_\_



Kha ri ite nyito

Olani tshipuka tshine  
na tshi funesa kha  
tshikhapha itshi.  
Nwalani dzina latsho  
kha tshikhala tshe na  
newa.






Kha ri nwale



Dzhenisani **ma** kha maipfi ngauri tshifanyiso tshinwe na tshinwe tshi  
sumbedza zwithu zwi no fhira tshithihi.



apula

thaela

teretere



sekwa

fasitere

bogisi



Deithi:

Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.




nnd	Ro dzula de <b>nndeni</b> .
kh	Ndi dzula na makhulu wanga.
dz	Ndi dzula na makhulu wanga.
nzh	Ro vha ro dzula denndeni ri vhanzhi.
nnd	Nndinde i a nndinda vhusiku ndo <u>edela</u> .



Kha ri diphine

Tumekanyani maledere  
ni wane uri tshipuka  
tsha sekhasi ndi  
tshipukade.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

# Ri ya bolani ya milenzhe



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale


Namusi ndi Mugivhela.

Hu khou **rahwa** bola.

Ri a vha **ṭalela** vha tshi raha bola.

Ndo fara **aisikhirimu** i no **rothola**.

Ya **noka** tshandani nda i **nanzwa**. Ra **khuza** ro takala.





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiyhiwa

sedza  
hani  
vhone

rahwa	rothola	nanzwa	kuza
hwaya	ritha	tanaza	khuhu
hwala	thuthuthu	thanaza	khii



m m

Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.

Ndo fara aiskhirimui i no rothola.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsyo.



Kha ri nwale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_.  
 Ndi takalela u talela \_\_\_\_\_.  
 Ndi takalela u la \_\_\_\_\_.

# Mutambo une nda u funesa



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha mutambo une na u funesa.



Kha ri ḥwale

Nwalani fhungo nga tshifanyiso tshanu.



Kha ri ḥwale

Fhedzisani mafhungo aya.



Vha khou \_\_\_\_\_ zwigodelo.

Bola yo \_\_\_\_\_ nga  
mutukana na musidzana.


Aisikhirimbi ya ḥoka nda i \_\_\_\_\_.

O fara bola o lindela u i \_\_\_\_\_.

Ni khie vothi nga \_\_\_\_\_.



Deithi:



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.



**hw**

Ni songo **hw**aya ngilasi dza mafasitere.



**nzw**

Ro tanzwa zwigodelo na phanga.

**sh**

Vha shuma na mme anga.

**kh**



Vho khiya vothi nga khii.

**th**

Mungana na mungana vho namela thuthuthu.

Ambani nga mitambo iyi mivhili ni tshi vhudza khonani yanu uri ndi zwifhio zwine zwa fana na zwi sa fani.

Kha ri diphine



aisikhirimu

tshienda

bannda

magogolosi

tshidina

tshikukwana

khovhe

fulaga


Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Ri vhengeleni la thoyi.

Ri vhona mipopi, zwibuloko na dzigoloi.

Hu na masekwa na mikhwama.

Thoyi dzo dalesa.





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

**Maipfimadiyhiwa**  
sedza  
takalela  
vhona

thoyi	mikhwama	zwibuloko	dzigoloi
thonga	mikhwa	zwino	dzina
thumbu	khwikhwidza	zwifha	dzula



Kha ri ñwalulule maledere aya.

Kha ri ñwale

**n n****N N**

Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.

Ri tamba ri tshi imba.



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.




Kha ri ñwale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_  
 Ndi na miñwaha ya \_\_\_\_\_  
 Ndi khou tamba nga \_\_\_\_\_



Kha ri ite nyito

Tumani zwithoma uri ni wane uri ndi thoyide iyi.



Kha ri nwale

Nwalani uri nwana muñwe na muñwe u ṫoda thoyi ifhio. Shumisani maipfi aya uri a ni thus.

goloi

popi

thedibee

zwibuloko

lori

Ann u ṫoda



Vhonani u ṫoda



Sam u ṫoda





Nwana u ṫoda



Una



tswuku.



U vhala bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa.

Tuwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.



Ndi do fhatā  
nndu yanga  
hafha.

Ri tea u  
tsireledzea kha  
phele.


Muñwe na muñwe  
u tea u fhatā nndu  
yawe.



Dza vhea bodo fhasi ha tshimini.



## Zwiguluzwana zwiraru



Riñe a ri ofhi phele khulukhulu  
ya tshituhu, phele khulukhulu  
ya tshituhu, phele khulukhulu  
ya tshituhu.



16

1



14 Yowee, a thi tsha  $\ddot{d}$  do dovha nda vhuya hafha fhethu. Ndi tou ndo  $\ddot{t}uwa$ .




Ri thanyele phele khulukhulu ya tshituhu.  
Ndi na  $\ddot{n}dala$ .  
Zwiguluzwana hezwi $\ddot{a}$  zwi phophisa muthu nthe. Ndi  $\ddot{d}o$  lalela ngazwo.



2 Kha vha sale,  
mmawe.

Ri khou ya u dzula  
midini yashu.  
Ro takalesa.

Zwiguluzwana zwiraru zwi khou pfuluwa hayani.  
Zwi fanela u  $\ddot{d}ifhat\ddot{e}la$  midi yazwo.



Rine a ri ofhi phele khulukhulu ya tshituhu.  
Phele ya shavha i si tsha dovha ya vhuya.

Tavhanyani ni  
vhalise madi.



Nguluvhe dza vhalisa madi nt̄ha  
ha tshitofu nga bodo.

12

Ndi do fhaṭa nn̄du  
yanga nga hatsi. A  
i nga lengi u fhela.  
Nda kona u ya u  
tamba.



5

Eboo!

Iwe kuguluzwana,  
mvulele.



Phele ya vhudzula, ya vhudzula  
ya wisa nn̄du. Kuguluzwana kwa  
shavhela ha mukomana a re  
nduni ya basha.

8

Eboo!

Iwe kuguluzwana,  
mvulele.



Phele ya vhudzula, ya vhudzula  
ya wisa nn̄du. Zwiguluzwana zwa  
shavhela ha khaladzi azwo a re  
nduni ya zwidina.

9



Ndi do fhata nndu  
yanga nga basha. A  
i nga lengi u fhela.  
Nda kona u ya u  
tamba  
duvha lothe.

Eboo!

Phele ya vhudzula,  
ya vhudzula yo  
vhudzula. Fhedzi  
nndu ya si we. Ya  
gonya ntha ha  
thanga.


6

II

Iwe kuguluzwana,  
mvulele.



10



Ndi do fhata nndu  
yanga nga zwidina.  
I do lenga u fhela.  
I do vha yo  
khwatha.

7




Deithi:



Mibvumo

Vhalani mafhundo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

th	Vho fhiwa <b>thoyi</b> dza mivhalavhala.
khw	Ndumeliso o wana sekwa.
zwi	Ñwana o fhiwa zwibuloko.
dz	Ro wana o dzula vhukati ha thoyi.
khw	Ro panga thoyi mikhwamani.



Kha ri diphine

Thusani kha u kuvhanganya zwithu. Khethekanyani zwithu zwi dzhene kha basikiti dzo teaho. Talani mutalo u tshi bva kha tshithu nga tshithihini nga tshithihini u tshi ya kha basikiti yo teaho.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ni ambe nga zwine ra khou vhona.


Ndi khou lwala.



Ann u khou lwala.



Kha ri vhale



Mme awe vha mu isa kiliniki.

Kha ri ye  
kiliniki.Ni fanelu u  
mila philisi.

Dokotela u lavhelesa Ann.



Ndi a livhuha mmawe.

Dzi mileni dzothé.  
Ni do pfa ni  
khwiñe matshelo.

Dokotela uri Ann u fanelu u t̄wa o edela.



Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiñhiwa

dzula  
fha  
fhela

lwala	mme	vhavha	pfana
lwela	mma	vhivha	pfunzo
lwawe	mmala	vhuvha	pfuka

Kha ri ñwalulule maleñdere aya.

Kha ri ñwale



O O


O O



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.

Ann o yaha dokotela.



Kha ri ñwale

Olani tshifanyiso tsha musi ni tshi khou lwala. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itsyo tshañu.

Handwriting practice lines for the sentence: Ann o yaha dokotela.

Handwriting practice lines for the sentence: Olani tshifanyiso tsha musi ni tshi khou lwala. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itsyo tshañu.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.





Kha ri vhale



Kha ri nwale

Itani garača ya uri  
muthu a fhole ya  
muñwe muthu ane na  
mu ñivha ane a khou  
lwala.





Deithi:



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni a tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liniwe na liniwe.



kiliniki	Ann o ya kiliniki
lwala	O vha a tshi khou lwala
mila	U fanela u mila philisi
tea	Ann u tea u t̄wa o lala
fhola	O fhola

Olani mutalo u no livhanya zwifanyiso izwi na mafhungo a re na **khou**.

Kha ri diphine



# Sam o ya ha dokotela wa mano



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.

Lino langa li khou rema.



Kha ri ye ha  
dokotela wa mano.

Kha ri vhale



Ni songo tsha  
la malegere.



buratsho  
ya mano


tshisibe  
tsha mano

phositaro

masiki

vhoro

Ni elelwe, ni tea u t̄amba  
mano duvha linwe na linwe.



Ndo livhuha. Ndi khou  
pfa ndi khwiñe.



Deithi:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiivhiwa

lila  
pfano  
sea

songo

phosítara

elelwe

langa

phanga

lwendo

thanga

phuka

lwala



p p

Kha ri ñwalulule maleddere aya.

Kha ri ñwale



P P



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Sam o yaha dokotela wa mano.



Kha ri ñwale

Olani tshifanyiso nga u vhavhalela mano anu. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso tshanu.


Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Izwi zwifanyiso zwi ri vhudza uri ri ite mini? Ambani na khonani yanu nga haya mafhungo.



Kha ri nwale

Nwalani fhungo nga zwivhili zwa izwi zwifanyiso.




Deithi:



tshimange zwimange




tshidula zwidula




sekwa masekwa



lino mano



tshanda zwanda




mulenzhe milenzhe



Kha ri diphine

Thusani Sam uri a wane  
ndila ya u ya ha dokotela  
wa mano.

Thusani Ann uri a wane  
ndila ya u ya kiliniki.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

# 101 U tsireledzea badani

Themo ya 4 - Vhege dza 1-5




Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Lavhelesani kha tsha monde.

Lavhelesani kha tsha u la.



Lavhelesani kha tsha monde  
hafhu.

Ni kone u pfuka.



Kha ri vhale



Ni dzulele u lavhelesa matungo o<sup>the</sup> ni sa athu pfuka.

Imani, lavhelesani kha tsha monde na tsha u la.

Lavhelesani kha tsha monde hafhu.

Ni kone u pfuka.





Deithi:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfì ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfì a no bva tshibogisini tsha maipfì.

Maipfimadiñhiwa

hafhu

na

lavhelesa

dzula	atha	monde	hafhu
dzembe	ratha	bande	fhafhu
dzina	rathi	thendo	fhano



q q

Kha ri ñwalulule maleñdere aya.

Kha ri ñwale



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Ni kone u pfuka.



Kha ri ñwale

Olani tshifanyiso tsha kupfukele kwa bada. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso tshanu.

Handwriting practice lines for the word 'Ni kone u pfuka.'

Handwriting practice lines for the word 'Ni kone u pfuka.'

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Khalarani roboto. Tsini na muvhala muñwe na muñwe ñwalani dzina lawo. Ni ambe uri muvhala muñwe na muñwe u ni vhudza uri ni ite mini. Dzhenisani maipfi aya zwikkhalani zwo teaho.




tshimbila

lindela

ima

Dzina la muvhala

Ni tea u ita mini musi hu na  
uyu muvhala?



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liñwe na liñwe.



monde

Ri tea u lavhelesa kha tsha monde na tsha u la.

pfuka

Ni lavhelese ni sa athu pfuka

ima

Ri a ima musi roboto yo tswuka

musi

Pfukani musi roboto i dala

u

Ndamulelo u pfuka o thoma a lavhelesa



Deithi:



Kha ri livhanye

Livhanyani ipfi na luswayo lwa badani lwo teaho.



hu pfuka vhana

khuyelani  
(khonelani)  
kha tsha u la



a hu dzhenwi

baisigiri a dzo  
ngo tendelwa



khuyelani kha  
tsha monde

imani



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ni  
ambe nga zwine ra khou  
vhona.



Kha ri vhale

Vho Zitha **vha**  
reila Gautrain.  
Tshidimela tshi  
na luvhilo luhulu.  
Ndi ya  
**tshikoloni** nga  
bisi.  
Ndi i namela  
tshititshini tsha  
bisi.



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo  
mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva  
tshibogisini tsha maipfi.

vha	vhala	tshikoloni	tshintshi
duvha	vhada	tshililo	tshititshi
shavha	vhasa	tshikoli	tshipatshi



Deithi:



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule maledere aya.

Maipfimadihvhiwa

vhona  
tshi  
zwino



r r



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.

R R

Vho Zitha vha reila Gautrain.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

81



Kha ri ite nyito

Gerani tshaka dzo fhambananaho dza vhuendi. Ni dzi nambatedze zwikhali zwo teaho kha zwifanyiso izwi.





Deithi:



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Ndo vha ndi tshi khou ya vhengeleni.

Nda vhona mulilo u tshi khou nzhangama ngomu.

Vhadzimamulilo vha **ṭavhanya** vha **swika**.

Vha shumisa **léri** ndapfu na hosiphaiphi ndapfundapfu.





Deithi:



Diphamaipfi

Maipfimadihvhiwa

seli  
huma  
swa

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

khuni	tavhanya	swika
khana	tshinya	swela
khumba	nyala	swili



S S



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale

S S



Kha ri nwalulule fhungo ili.

Vha tavhanya vha swika.



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha tshidzimamulilo.  
Ni kone u nwala fhungo nga tshifanyiso tshanu.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Ambani na khonani yanu nga zwine zwa kho bvelela zwifanyisoni izwi.



Kha ri nwale

Nwalani fhungo nga zwifanyiso izwi.






Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

sa

Vho gidime **sa** vha tshi ya hu re na mulilo.



sa

Ro hwenyesa ri tshi ya vhengeleni

sa

Mulovha ndo tambesa nda pfa ndo neta

sa

Ro fhufhesa ri sa aweli

sa

Ni songo shumesa ngauri li khou fhisa






Deithi:



Kha ri diphine

Thusani vhadzimamulilo uri vha swike hu re na mulilo.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Vho gidimesa vha tshi ya hu re na mulilo.

Ro **hwenyesa** ri tshi ya vhengeleni.

Mulovha ndo **tambesa** nda pfa ndo neta.

Ro fhufhesa ri sa aweli.

Ni songo **shumesa** ngauri **li** khou fhisa.





Deithi:



Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiñhiwa

fhufha  
hwenya  
tamba

hwenyesa	tambesa	shumesa
hwalesa	sumbesa	shulesa
hwivhesa	rambesa	shavhesa



t t

Kha ri ñwalulule maleđere aya.

Kha ri ñwale



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mararu nga zwe na ita tshikoloni mulovha.



Kha ri ñwale

Olani tshifanyiso tshi no sumbedza zwine na zwi takalelesa tshikoloni. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso tshanu.



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha khonani yanu ya tshikolo. Ni kone u nwala fhungo ni tshi amba uri ni mu funela mini.



Kha ri nwale

Lavhelesani zwifanyiso izwi. Ni kone u dzhenisa zwithu zwine vhana vha ita tshikoloni. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

u imba


u vhala

u nwala


u tamba



Ann u khou \_\_\_\_\_ .



Vhonani na Ann vha khou \_\_\_\_\_ .



Sam u khou \_\_\_\_\_ .



Sam u khou \_\_\_\_\_ .



Deithi:



Kha ri diphine

Talani mutalo wa u vha sumbedza ndila.

Ndi khou t̄oda  
malegere.



Ntakadzeni

Ndi khou  
lwala.



Ann

Lino langa li  
khou rema.



Sam

Ndi khou  
tama u funzwa.




Vhonani



TSHIKOLO



VHENGELA



DOKOTELA WA MANO



SIBADELA

Mudededzi: Tsaino

Deithi:

# 109 Tshikolo tsho no bva

Themo ya 4 – Vhege dza 1–5



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Tshikolo tsho no bva ri a tamba.



Kha ri vhale



Ra ita tshunwahaya.



Ra kona u tamba.



Ra tamba mano na u gama mavhudzi.



Ra kona u edela.





Deithi:



Divhamaiapfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiivhiwa

musi

zwino

zwe

tshunhwahaya

tamba

muvhudzi

rwana

amba

vhudza

lurwaa

ramba

vhudzisa



u u



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



U U



Kha ri nwale

Nwalani fhungo nga tshifanyiso itshi.

Handwriting practice area for the letter 'U' on ruled paper.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Imbani luimbo holwu.



Naledzi iwe naledzi,  
Wo dzula nt̄hantha swiswini.  
Utshi penya sa tshiñaiñai,  
No dzula na vhoñwedzi na vhañwe.  
Ro thoma u vhona nga khumbelatshilalelo.  
Naledzi iwe naledzi.



Kha ri diphine

Didzhieni uri inwi na khonani yanu ni ñwana wa tshivhingwi na Goldilocks. Khethani uri ndi nnyi ane a ðo vha ñwana wa tshivhingwi na ane a ðo vha Goldilocks. Wanani uri ndi nnyi ane a nga vhala maipfi aya nga u t̄avhanya. Ñwana wa tshivhingwi u tea u vhala maipfi oþhe u itela uri a mu thuse u wana ndila ya u humela hayani. Goldilocks na ene u tea u vhala maipfi oþhe uri a kone u wana ndila ya u humela hayani.



pfa  
mmbwā  
pheroto  
mbevha  
goko  
adza  
mugidimo  
tswuku  
masana  
ita  
unda  
navha  
gebisi  
bundu  
difha  
tamba





Deithi:



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

ro tshimbila	Mulovha <b>ro tshimbila</b> u swika tshikoloni
yo mpandamedza	Mmbwa khulu yo mpandamedza
ndo fhufha	Ndo fhufha nda gonya gethe
a ða	Khonani yanga a ða a nthusa
ndo gidima	Ndo no tsa, ndo gidima u swika tshikoloni



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Divhamaiipfi

Nanguludzani maipfi aya a tshi langwa nga mimvumo i re na muvhala mutswuku ni a r̄walululele zwibogisini zwo teaho zwa mibvumo.



shuma

thikho

thendo

swisiwi

mbilo

swenda

nwela

thaththa

swika

mbole

nwisa

khakha

shama


mbula

khokho

khadi

inwi

shashe



sh

sw

kh

nw

th

mb




U vhala bugu:  
Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa.  
Tuwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.



Liñwe ḫuvha mutoli wa zwigili zwa Phuu  
wo mbo ḫi fhele. A ri a nanzwe mutoli  
u re tshirahoni tsha bodo yawe. Thoho  
yawe ya mbo ḫi patiwa.

4




Zwenezwo, Phuu a patwa mulindini  
vhege yothe. A sa koni u bva.

13



Phuu a mbo ḫi sutuka. O ita mini  
zwo ralo? O mbo ḫi gidima a tshi  
ya u ḫoda muñwe mutoli haf hu.  
Thumbuni hu tshi khou kuma.


16



1



Irini ndi u vhalele  
tshitor.



14

Hedzi ndi khonani dzanga.



3

Ndi pfi Winnie Phuu. Ndi pfanesa  
na zwigili zwa mutoli wa ḥotshi.



Winnie Phuu u dzula ḫakani. U na  
khonani nnzhi.

2

U songo vhilahela. U ḫo  
patuluwa hu si kale.

Khonani dza Phuu  
dza ḫa dzi tshi mu  
tolela ḫuvha ḫinwe  
na ḫinwe. Vhonani  
na Chris vha tshi  
mu vhalela zwitɔri.

15

Nthuseni, wee!  
Ndo patiwa.

Wo lesa mutoli.

Kokodzani!



12

Nthuseni, wee!  
A thi tsha kona  
u tsa.

Tshivhingwi  
tshi sa pfi.

Tshivhingwi tsha miswaswo.

Linwe duvha Phuu a gonya muri a  
tshi ḥoda u rafha zwigili zwa ḥotshi  
phakhoni. Davhi la vundea a si tsha  
kona u tsa murini.

5

Ndi khou ḥoda u dalela Sankambe.  
Tshi na mutoli munzhi.



8

Namusi Phuu o ya u  
dalela Sankambe mulindini  
watsho.  
A balelwa u tsela vothini.

9



Thuthubisani baloni  
uri ni kone u tsa.

Kha ri thuse Phuu!  
notshi dzi do mu  
huvhadza.

Duvha linwe na linwe Phuu o  
vha e khakhathini.

6



Ndi funa nga maanda  
hoyu mutoli. Ndo la  
midzio mina fhedzi.

Wo fhedza mutoli wanga  
wothe. Wo fhela wothe.



Phuu o la mutholi wothe wa  
Sankambe. Thumbu yawe yo  
fura yo tou rwee.

10



Nthuseni, wee! Ndi khou  
balelwa u shavha notshi.

II



Deithi:



Kha ri ite nyito

Olani zwine na takalela u ita ni na khonani dzanu  
ni ḥwale mafhungo mavhili ngazwo.



Handwriting practice area with a green dotted border. A yellow pencil is positioned at the bottom left corner of the border.

Handwriting practice area with three horizontal blue lines for handwriting practice.

TEACHER: Sign  Date


101





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Hu khou fhisa.




Hu khou rothola.

Duvha la mufhiso



Hu na madumbu.

Duvha la murotho



Mvula i khou na.

Duvha la madumbu

Duvha la mvula.



Deithi:

Li a fhisa, vhañwe vha mirunzini.

Kha ri vhale



Maipfimadiñhiwa

kha  
fhufha  
kule

Riñe ri ya bambeloni, ri ya u dia zwinwi.

Ha mbo thoma mvula, ra gidima ri tshi vhuya.

Vhuria vhu tshi swika. Ri ðo oma na zwikunwane ...



Kha ri vhale maipfi ri thetshelose mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

vhañwe	mirunzini	zwinwi	mvula
ñwedzi	nzie	minwe	mvuvhu
ñwaha	lusunzi	vhanwi	muomva



Kha ri ñwalulule maleñdere aya.



V V

V V




Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Vhañwe vha mirunzini.



Kha ri ñwale

Olani tshifanyiso tsha mutsho une na u takalelesa. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itscho tshañu.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri የwale

Nwalani fhungo nga tshinwe na tshinwe tsha izwi zwifanyiso.



Kha ri የwale

Shumisani maipfi aya kha u fhedzisa mafhungo.



fhisa

rothola

mvula

muya

duvha

Ntakadzeni u pfa o takala musi hu na ☺ .

Vhonani ha zwi funi musi hu na ☁ .

Ann u fhufhisa khaithi yawe musi hu na ☁ .

Ntakadzeni na Samu vha pfana na u bambela musi hu tshi ☀ .

Mutsho wa ንamusi u a ☃ .



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo ስinwe na ስinwe



የw	Li a fhisa, vha የw e vha mirunzini
nz	Li a fhisa, vha ንwe vha mirunzini
nw	Ri ንe ri ya bambeloni, ri ya u dia zwinwi
mv	Ha mbo thoma mvula, ra gidima ri tshi vhuya
ኋw	Vho ruma የwana wavho



Deithi:



Kha ri diphine

Tangedzelani zwiambaro zwine na ambara musi i tshi na nga muvhala mutswuku. Tangedzelani zwiambaro zwine na ambara musi hu tshi fhisa nga muvhala wa lutombo. Tangedzelani zwiambaro zwine na ambara musi hu tshi rothola nga muvhala mudala. Ni kone u tala mutalo u tshi bva kha zwiambaro u tshi ya kha maipfi o teaho.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

105



Vhonani na Ann vha khou **nelwa** nga  
mvula ya madumbu.

Vho tshuwa zwi hulu.

Vha shavhela nduni.

Vho nukala vha tou **khlaswa**.

Vha tetemela sa **thanga** madini.


Ndinde na yone i hone.





Deithi:

Maipfimadihvhiwa



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowezo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

kona  
na  
da

nelwa	khaswa	t̄hanga
welwa	vhaswa	t̄hama
vhilwa	thuswa	t̄hoho



Kha ri ñwalulule maledere aya. Kha ri ñwale



W W

W W



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Vho qukala vha tou khaswa.



Kha ri ñwale

Olanu tshifanyiso tsha mvula ya madumbu. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itsho tshanu.



Kha ri ite nyito

Fhedzisani zwifanyiso izwi ni kone u dzenisa  
maipfi o teaho.  
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.




Ndi Tshimedzi (Lutavula).  
ambara rokho ya  
muvhala mutshena.



I khou na. \_\_\_\_\_ fara  
tshisambureni tsha muvhala  
mudala na mutshena.



Hu khou fhisa. \_\_\_\_\_ la  
aisikhirimu.



Hu khou rothola. \_\_\_\_\_  
ambara miñadzi mitshena.



Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani mafhungo, ni dzenise mai pfi sa zwa zwa sumbedzwa kha tsumbo.  
Dzenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

U	<b>Una rokho ya muvhala wa ṭada.</b>
Tshi	tshi bva ndi a thusa mme anga hayani
Vha	khou tamba bola phakhani vhe vhanzhi
Zwi	fhaṭa zwit̄aha zwa u kudzela makumba



Kha ri nwale

Ni mutukana kana musidzana?

mutukana

musidzana

Ndi



Kha ri diphine

Lavhelesani tshati i re afho fhasi. I vhaleleni khonani.

Izwi zwifanyiso zwit̄uku zwi amba mini?

Musumbuluwo	ጀavhuvhili	ጀavhuraru	ጀavhuṇa	ጀavhut̄anu

Ambani na khonani yanu ni fhindule mbudziso idzi. Ni nwale phindulo dzanu.



Ndi ḋuvha ḥifhio he ḋuvha ḥa tsha zwavhudī?	<hr/>
Ndi ḋuvha ḥifhio he ha vha na madumbu?	<hr/>
Ndi ḋuvha ḥifhio he ha vha na makole na madumbu?	<hr/>
Ndi ḋuvha ḥifhio he ha na mvula?	<hr/>

Olani tshati ya mutsho ya maduvha a 5 a tshikolo a tshi tevhekana. Thomani nga namusi ni ise phanda u swika tshati i tshi dala.

Musumbuluwo	ጀavhuvhili	ጀavhuraru	ጀavhuṇa	ጀavhut̄anu

Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Ri vha **ndimo**. Ri na ngade ya miroho.

Ri **la** zwi no bva ngadeni.

Ro ḥavha **nawa** na **kherotsi**.

Makumba ri a wana kha khuhu.





Deithi:

### Maipfimadihvhiwa



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

rine  
sina  
lima

ndimo	ngade	kherotsi
ndima	ngavhe	khovhe
ndishi	ngida	khali



Kha ri ñwalulule maleđere aya.

Kha ri ñwale



X X

X X



Kha ri ñwale

Ñwalani mutevhe wa miroho ye ya ḥavhiwa ine na kona u i vhona tshifanyisoni itshi.




Kha ri ñwale

Tagedzelani mutshelo nga muvhala mutswuku, miroho nga mudala. Ni kone u ñwala fhungo nga mutshelo kana muroho une na u funesa.




Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Kha ri ite nyito

Ambani na khonani yanu nga zwine  
Ann na Vhonani vha khou ita.



Kha ri nwale

Vhalani mafhungo, ni dzenise maipfi sa zwa zwa sumbedzwa kha tsumbo.  
Dzenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

lima

sheledza

tshisi

dala

hatsi

Vhonani na Ann vha **lima** kherotsi na nawa.

Zwimela ndi zwi \_\_\_\_\_

Vha hada \_\_\_\_\_

Vha wana \_\_\_\_\_ i tshi bva kha mafhi

Vha \_\_\_\_\_ zwimela zwavho duvha linwe na linwe



Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani maipfi a no khou t̄ahela.

nawa

mat̄amat̄isi

kherotsi

Vhonani na Ann vho lima



na



Vho t̄avha na




Kha ri ite nyito

Gerani zwifanyiso zwi re fhasi kha siačari ili ni zwi nambatedze fhethu ho teaho kha tshati. Ni kone u vhala uri hu na zwifanyiso zwingana kha tshigwada tshiňwe na tshiňwe. Nwalani phindulo dzanu nga fhasi ha kholomo iňwe na iňwe.



						=	
						=	
						=	
						=	



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

113





Deithi:



Kha ri vhale

Ro vhona ndou khulukhulu.

Ndau i na mano **mahulwane**.

Dagaladzhie li gidima nga luvhilo.

Zwidula na mivhuđa zwi **hatsini** fhasi ha zwitčaka.



Maipfimadihvhiwa

ene  
riñe  
hani  
vha



Divhamaiſfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

<u>ndou</u>	mahulwane	dzhie	hatsini
<u>ndala</u>	malwadze	dzhena	vhut <b>sini</b>
<u>nduhu</u>	vhalweli	dzhia	<b>tsini</b>




Kha ri riwalulule maleđere aya.

Kha ri riwale




y y

Y Y



Kha ri riwale

Kha ri riwalulule fhungo ili.






Kha ri ite nyito

Ńwalani madzina kha zwipida zwo fhambananaho zwa zwipuka. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

mulenzhe



musingo

mutshila

n̄devhe

lito


mulomo



Kha ri nwale

Tshiñwe na tshiñwe tshazwo tshi na zwipida zwingana? Ńwalani tshivhalo.

N̄dou	
milenzhe	_____
mato	_____
n̄devhe	_____
mutshila	_____
musingo	_____
mulomo	_____



Muvhudā	
milenzhe	_____
mato	_____
n̄devhe	_____
mutshila	_____
mano	_____
mulomo	_____



Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani mafhungo, ni dzenise maipfi sa zwe zwa sumbedza kha tsumbo.  
Dzenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

Ri tuwa nga bisi ri tshi ya u vhona phukha.

Bisi i \_\_\_\_\_ vhugalaphuka.

Ri \_\_\_\_\_ hayani.

Ndau i gidimedza \_\_\_\_\_.

Ro vhona ndau \_\_\_\_\_.



Kha ri diphine

Fhedzisani u ola  
tshifanyiso itshi. Nwalani  
thiki tsini na zwitħu musi  
no no zwi ola.

Olani Ɂuvha.	<input checked="" type="checkbox"/>
Olani ngwena i mulamboni.	
Olani tshibode tshi tsini na tombo	
Olani phala dza 3.	
Olani phala i tshi khou nwa madi.	
Olani ndau i tsini na zwitħaka yo lavhelesa phala.	



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

117



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khau vhona.



duvha

miri midala

hatsi  
vhudala

matari a a wa

miri

dzhesi

Ndi tshilimo.




tshikhafu

gambogo

badzhi

Ndi tshifhefho.



mafondo

zwitaha

zwikukwana

Ndi vhuria.



Kha ri vhale

Ni funesa khalañwaha ifhio?

Vhuria ndi a tetemela.

Ndi funesa **tshilimo**.Ndi ya damuni ndo **hwalela**.Ndi **pfana** na u bambela.Nda awela **murunzini** fhasi ha muri.



Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiñhiwa

tshi  
imba  
ngafhi

tshilimo	hwalela	pfana	murunzi
tshililo	hwayela	pfumo	vhusunzi
tshisibe	hwahwadza	pfala	tshirunzi




Z Z



Kha ri ñwalulule maledere aya. Kha ri ñwale


Z Z



Kha ri ñwale



Ndibambela tshilimo.



Kha ri ñwale

Olaní tshifanyiso tsha khalañwaha ine na i funesa. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itshi.

Mudededzi: Tsaino \_\_\_\_\_ Deithi: \_\_\_\_\_

119



## Kha ri ite nyito


Kha ri lavhelese iyi khalenda ri ambe na khonani dzashu nga zwine ra khou vhona.

Lara						
Swondaha	Musumbuluwo	Lavhuvhili	Lavhuraru	Lavhuna	Lavhutšanu	Mugivhela
I	2	3	4	5	6	7
8	q	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



## Kha ri nwale

Nwalani phindulo dza mbudziso idzi.



Khalenda iyi ndi ya nwedzi ufhio?

Hu na mađuvha mangana kha nwedzi uyu?

Duvha la u thoma ndi lifhio?

Duvha la u fhedza ndi lifhio?

Hu na Swondaha nngana?

Hu na Małavhutšanu mangana?



Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani mafhungo, ni dzenise maipfi sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.  
Dzenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

Ri bambela **tshilimo**.

Hu a rothola

Matari a wa

Mafhondo a thothonywa nga

A ri yi tshikoloni nga



Kha ri diphine

Zwipuka zwi a tshila.  
Zwimela zwi a tshila  
na zwone.  
Zwo<sup>l</sup>he zwi tshilaho  
zwi to<sup>l</sup>da mufhe,  
zwiliwa na madzi uri  
zwi kone u tshila.  
Vhudzani khonani  
yanu uri hu na zwi  
tshilaho zwingana  
tshifanyisoni itshi.  
Zwi tangedzeleni.



Dzenisani khala<sup>l</sup>waha ye ya sumbedzwa kha tshifanyiso.



Mudededzi: Tsaino


Deithi:

|2|



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Shaka i na mano mahulwane.

Zwikovhe **zwiłuku** zwi dzumbama matomboni.Dolofini i a **thunyuwa** i tshi **łoda** mufhe.Okutopasi i na **milenzhe** ya malo.

Khovhevhimbi ndi tshone tshipuka tshihulwanesa lwanzeni.





Deithi:



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimadiñhiwa

wana  
thusa  
ya  
fhasi

zwituku	thunyuwa	mufhe	milenzhe
zwavho	nyala	mafhi	lwanzhe
zwanda	nyana	mafuri	lwenzhe



Kha ri ñwale

Who ya lwanzhe nga milenzhe.



Kha ri ñwale

Olan i tshifanyiso tsha tshipuka tsha lwanzeni.  
Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itsho tshanu.

Mudededzi: Tsaino \_\_\_\_\_ Deithi: \_\_\_\_\_

123



Kha ri ite nyito

Tumekanyani  
zwithoma  
u itela u  
fhedzisa itshi  
tshifanyiso, ni  
tshi khalare.



Ndi mini?



Kha ri nwale

Fhedzisani mafhungo aya. Dzenisani tshiga tsha u awela  
magumoni a fhungo linwe na linwe.

tshikepe

khovhe

khovhedzheli

khovhenaledzi

shaka



Heyi ndi




Heyi ndi



Heyi ndi

Hetshi ndi

Heyi ndi





Deithi:



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

zw	Zwikepe <b>zw</b> o hwala thundu.
ny	Dolofini i a thunyuwa i tshi  t̄oda mufhe.
fh	Dolofini i a thunyuwa i tshi  t̄oda mufhe.
nh	Okutopasi i na milenzhe ya  8.
sh	Shh, shh. Hu na shaka.



Kha ri diphine

Thusani vhana uri vha fashe khovhe. Kha tshikhala tshi re fhasi ha khovhe, nwalani uri ndi nnyi we a fasha iyo khovhe.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

# Bubu kudohwana ku tshi xela



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Ndi khou t̄oda  
u vhona liphasi.



Kha ri vhale

Ndou dzot̄he dzo vha dzi tshi khou fula.  
Bubu, kudohwana, kwa tshimbilela kule  
na sambi. Kwa tshimbila, kwa tshimbila,  
kwa tshimbila. Kwa si zwi pfe vha tshi ku  
vhidzelela.



Ndi ndau nne? Ndi  
mashaka na iwe?

Hai. A u na mano mahulwane.  
A u koni u vhomba. Humela  
ha mme au.

Hu si kale kwa mbo di  
t̄angana na ndau.

Hai. A u koni u  
bambela. Humela ha  
mme au.





Ndi mvuvhu  
nne? Ndi  
mashaka na iwe?

Zwino kwa mbo  
di t̄uwa kwa tsa  
mulamboni. Bubu  
kwa t̄angana na  
mvuvhu.



Deithi:



Kwa tshimbila, kwa tshimbila u swika ku tshi Თangana na Თhudwa.  
Kwa lilala ku tshi sedza Თhudwa.

Kwa tshimbila, kwa tshimbila u swika ku tshi piringedzwa nga tshibode. Kwa sedza fhasifhasi kha tshibode.



Bubu kwa thoma u lila.  
Kwa tshimbila, kwa tshimbila, hu si kale kwa Თangana na ntsa.

TEACHER: Sign

Date



Bubu a lilala a vhona tshinoni tshi  
ntha ha muri.

Zwino Bubu u ethe. Nga tshifhinga  
tshenetsho, kwa vhona dagaladzhie  
li tshi levhu! Dagaladzhie lo vha li  
tshi khou gidima nga luvhilo lufulu.



Bubu kwa  
vhona mbidi.



Deithi:

Ngwena yo vha i tshi khou  
toda u ita Babu tshiswitu.

Sendela ngeno tsini ndi  
u vhona zwavhudzi.

Ndi mashaka na iwe?



Bubu, nwana!  
Wo vha u ngafhi?

Khathihi fhedzi mme a Bubu vha vhona nwana wavho.  
Vha kokodza Bubu nga mutshila a bva mulamboni.  
Vha kokodza Bubu nga mutshila kwa bva madini.



Bubu ha ngo tsha  
dovha a tutshela  
kule na sambi  
la hawe. A zwi  
talukanya uri ha  
ndau kana mvuvhu.  
Ha thudwa kana  
tshibode kana ntsa.  
Ha tshinoni kana  
dagaladzhie kana  
mbidi. Ha ngwena.  
Upfi Bubu, nahone  
mashaka awe ndi  
dzindou.

Mudededzi: Tsaino

Deithi:



Inwi ni wa tshipentshela.  
Muvhili wanu wothe  
ndi wa tshipentshela.  
**Muvhili wanu ndi wanu!**



A HUNA  
MUTHU  
o teaho u  
kwama  
vhudzimu  
hañu.

**Arali muñwe muthu a nga kwama  
vhudzimu hañu, vhudzani vhañwe.**

**Arali muñwe muthu a nga ni  
itisa zwithu zwine ni si zwi fune,  
vhudzani vhañwe.**

**Hune na nga founela hone  
ni tshi Łoda thuso:**

**Child Line: 0800 05 55 55**

**Life Line: 0861 322 322**

**SAPS Crime Stop: 086 00 10111**

**Nomboro ya shishi ya SAPS: 10111**

**Nomboro ya Vha Tsireledzo ya Vhana:  
012 393 2359/2362/2363**





Phe	ro	to	yo	doba
goko	la	vhu	ro	tho.

siatari 3

Nga	vhe	ndi	vhe
ndi	na	kho	vhe.

siatari 7

Ri	di	phi	na
nga	ma	sa	na.

siatari 11

Zwi	di	fha	hani
ri	tshi	ta	mba.

siatari 15

Ri	na	lu	vhi	lo.
Ra	sia	Ndi	nde.	

siatari 19


Vho	ya	vhe
nge	le	ni.

siatari 23


Vha	khous	vhala	bugu
khu	lu	khu	lu.

siatari 27





Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



Finger puppets:  
Cut out the finger  
puppets on the solid  
black lines and fold on the  
dotted lines. Now glue on  
the back where shown to  
form a finger puppet.

